


Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

1

Kotara 2



Morutwana:.....

1

Kotara 2

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

Puku ya Mošomo ya Morutwana



Ditebogo

Tšweletšo ya lenaneo le la go kopantšha Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ke sehlopha sa Funda Wande ka tšhomišano le sehlopha sa ditsebi tša thuto ya motheo ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le Limpopo, dirutegi go tšwa diyunibesithing tša go fapafapana le barutiši dikolong.

Dipuku tše di kgonne go tšweletšwa ka lebaka la thekgo ya mašelang ya Allan Gray Orbis Foundation Endowment, FEM Education Foundation, Michael & Susan Dell Foundation le Zenex Foundation.

Diswantšho

Ditebogo di lebišwa go Anja Stoeckigt ka diswantšho tša motheo tšeo di lego ka pukung ye.

Khabara

Anja Stoeckigt

Ditheto tša diswantšho

Freepik: Letlakala 6: (go tloga go la mpati go ya go la go ja) @karlyukav (sediko), @wavebreakmedia (ba lapa le lesea), @rawpixel.com (sediko), @disobeyart (mma le barwedi, @rawpixel.com (sediko), @mego-studio (lapa go ya ka meloko); **letlakala 78:** (go tloga godimo go ya fase) @kompor (kgome) (gape le letlakala 89), @lifeonwhite (noga) (gape le letlakala 95); **letlakala 79:** (go tloga godimo go ya fase) @bpm82 (šaka), @eduardo.canut (phiri); **letlakala 80:** (go tloga godimo go ya fase) @25ehaag6 (lepogo), @byrdyak (phala) (gape le letlakala 95); **letlakala 81:** (go tloga godimo go ya fase) @jesusgiraldogutierrezdelolmo (lenong), @calonge (segotlane) (gape leo letlakala 89); **letlakala 100:** @kharlamov543211 (muscle), @happypictures (marapo), @ssstocker (ditho).

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-991225-40-5

Version 4: 2024



Motho mang le mang o dumeletšwe go **abelana** (go kopolla le go phatlalatša sedirišwa se ka tshepedišo goba sebopego sefe) goba go **amantšha** (go hlakantšha, go fetola le go tšwetša pele ka morero wo mongwe le mongwe), ge fela a ka leboga mošomo wa rena ka tsela ye: *Funda Wande, Sepedi Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo, Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 1, Kotara 2, CC BY 4.0*

O seke wa tlatša ka mantšu goba polelo yeo e ka ganetšago ba bangwe seo laesense e se dumeletšego.

Tshedimošo ya go tlaleletša o ka e humana mo: <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/>



Diteng



Lapa lešo

Beke 1 Lapa ke eng? 2

Beke 2 Go hlokomela ba lapa lešo 20

Polokego ka gae

Beke 3 Dikotsi tša ka gae 40

Beke 4 Go dula o bolokegile ka gae 58

Mmele wa ka

Beke 5 Mmele wa ka wa go makatša 78

Beke 6 Ka gare ga mmele wa ka 96

Beke 7 Dikwi tša ka 114

Go boloka mmele wa ka

Beke 8 Go šireletšega kgahlanong le ditwatši 133


Beke 9 Go phela o bolokegile kgahlanong
le ba bangwe 152

Matlakala a go ripša 169


Diswantšho



Go Bala



Go Ngwala



Ditlhaka



Go Theeletša
le Go Bolela



Tsebo ya
Go Thoma le BLTP




Bokgabo bja
Go Diragatša



Go Šoma o Nnoši



Ngwala



Khalara



Ripa

Lapa lešo

Beke | le 2





Letšatši la matswalo la Koko


Re thuša Mma.



Ke mang yoo a lego mojako?




Ke Tate le Malome!



Bjale ke mang yoo a lego mojako?



Ke Rakgadi le mafahla!



Bjale ke mang yoo a lego mojako?




O gole, o gole Koko!






Malapa a go fapafapana



Leina la ka ke Thando.
Yo ke mma wa ka, tate
wa ka le buti wa ka.



Leina la ka ke Amanda.
Yo ke mma wa ka le
boresi ba ka ba babedi.



Leina la ka ke Lerato.
Yo ke koko wa ka,
rakgadi wa ka le
batswala ba ka.

Ss



setulo

Aa



apola

Mm



maeba

Oo



oli

Ee



emere


Ke bona apola.



Lapa lešo


- Thala seswantšho sa gago.
- Thala seswantšho sa ba lapa leno.
- Botša mogwera wa gago gore batho bao o ba thadilego ke bomang.

Nna



Lapa lešo

Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



s o l a

l o m a

m o s e l a

l e s a


s e k a m o

s o k a



Mešongwana ya ba lapa

Malapa a mangwe a dira dilo mmogo.



- Na malapa a a dira eng?
- Na lapa leno le dira eng mmogo?

Kk



koloi

Mm



mosamelo

Ll



lese

Oo



oli

Ss



sese

Sese Soso o samela mosamelo.



Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



k_oi




s_kamo




s_olo



k_fa



m_di



l_e



m_sokisi




k_ko




Ngwala mantšu.



 mma



tate



koko



karatana



Letšatši-kgwedi

Ngwala mantšu gabotse.



fake




loseo



kukase




modile



ele




mokase



meleso



kudiku



Letšatši-kgwedi _____

Thala sefapano go lentšu leo le sa sepelelanego le a mangwe.

leselo

leleme

~~komiki~~

lemati

kefa

kepisi

kodu

lee

lesome

lesokisi

lee

molemi

masome

lesome

maeba

madi

bolela

didiba

dula

dijo

lefodi

lefa

koko

lemao

sesi

sopho

tate

sesepa



Letšatši-kgwedi _____

Lebelela seswantšho. Swaya lentšu leo le feleletšago lefoko.

Selo se ke _____.

kelo

kefa



Selo se ke _____.

setulo

sekamo



Selo se ke _____.

korone

koloji



Selo se ke _____.

leleme

lelere



Dilo tše ke _____.

dieta

diema



Dilo tše ke _____.

dilo

dieta



Selo se ke _____.

mare

madi



Selo se ke _____.



komiki

koloji





Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.






Letšatši-kgwedi _____

Lebelela seswantšho o tlatše ka mantšu ao
a tlogetšwego.



Selo se ke  _____
.....




Selo se ke _____
.....



Selo se ke _____
.....




Selo se ke _____
.....



Selo se ke _____
.....




Selo se ke _____
.....



Letšatši-kgwedi _____

Lebanya mantšu le diswantšho.

lapa



mma



tate

koko




matswalo



Karata ya go kgethega

Ke eng se?



Ke ipotšiša gore go na le eng ka gare.



Karata! A seswantšho se sebotse!



Ke ipotšiša gore e tšwa go mang.



Mma yo a rategago

Re leboga

tlhokomelo yeo
o re fago yona.

Ke go rata
kudu.

Go tšwa
go Adam



Ke rata molaetša wo. Ke tlile go
gokara Adam ka lethabo le legolo.





Na karata ya go dumediša e dirwa bjang?



1 Mena pampiri
ka bogare.



2 Thala seswantšho
ka pele.



3 Ngwala molaetša
ka gare.



4 Bea ka gare
ga omfolopo.


Bb



bogobe









bolo



borotho



bolepu



Bogobe bo bose.




Go hlokomela ba lapa lešo

Bolela ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Na o hlokomela ba lapa leno bjang? Na wena
o hlokomelwa ke mang?



Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



e m a

l o m a

b e a

i m e l a

m e l a

l e m a




Go dira karata

Bea diswantšho ka tatelano ya maleba.
Ngwala 1, 2, 3 goba 4.



Nn



nama









noga



namune



nakana




Namane ya Nare e ja namune.



Papadi ya ditlhaka ya seboko

Kgetha, sepela, bolela.






Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



s l boko



bogo l e



bor l tho



naman l



n l ma



l oga



nak l n l



l amu l e




Letšatši-kgwedi _____


Ngwala mantšu.



mama



karata



molaetša



lerato



Letšatši-kgwedi _____


Ngwala mantšu gabotse.



kosebo



begobo



thoboro



manena



mana



gano



kanana



munena



Letšatši-kgwedi _____

Thala sefapano go lentšu leo le sa sepelelanego
le a mangwe.

namune

namane

~~bogobe~~

nama

bula

bala

sesi

buna

noka

noga

kuka

nola

bala

bola

bata

bana

lesea

leledu

lee

borotho

borokgo

borotho

boloko


koporo

lesedi

legogo

lee

dijo



Lebelela seswantšho. Swaya lentšu leo le feleletšago lefoko.

Selo se ke _____.



sekamo



sekero

Selo se ke _____.



sebodu



seboko

Selo se ke _____.



borotho



bogobe

Selo se ke _____.



namune



namane

Selo se ke _____.



nalete



nakana

Selo se ke _____.



lelere



leleme

Selo se ke _____.



nama



nare

Selo se ke _____.



pudi





puku



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Lebelela seswantšho o tlatše ka mantšu ao a tlogetšwego.



Ke bona borotho.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ye ke _____.



Ye ke _____.



Ye ke _____.



Ye ke _____.



Letšatši-kgwedi _____

Lebanya mantšu le diswantšho.


karata




mma



molaetša



gokara



Polokego ka gae

Beke 3 le 4







Legotlo la Toropong le Legotlo la Polaseng



Legotlo la Toropong le ile la ya polaseng.
Go be go na le dikotsi tše ntši.



Legotlo la Polaseng le ile la ya toropong.
Go be go na le dikotsi tše ntši.





Legotlo la Toropong le ikwa le bolokegile
ka gae ga lona.





Legotlo la Polaseng le ikwa le bolokegile
ka gae ga lona.





Dikotsi tša ka gae!

O se ke wa ...



bea menwana ya gago ka gare ga polaka.



kgoma dithapo tša go bulega tša motlakase.



šomiša thipa ye bogale ka bowena.



tšhela meetse a go bela ka bowena.



nwa dipilisi goba dihlare ka bowena.



raloka ka mankgwari.



Gg



galase









garafo



gareng/garane



gaiši




Letago o gagola hempe ya Gauta.




Dikotsi tša ka moraleng

Bea leswao la **X** go kotsi ye nngwe le ye nngwe.



Na o ka dira eng gore go bolokege?

Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



s o n a

l o g a

n o g a

l e n a o


l e g a n o

s e g a



Leswao la mpholo

Thala leswao la mpholo godimo ga lebotlelo.
Khalara leswao ka mmala wo moserolwana.



Rr



roko









rula



ranta



korone



Rati o rata go reta.



Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



g_a_r_a_f_o



_____ko



_____lase



_____ese



_____iši



ro_____



ga_____tene



_____dio



Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka mantšu ao a tlogetšwego.

gae Polaseng Toropong



Legotlo la



le bolokegile ka g_____.

Legotlo la

P_____

le bolokegile ka g_____.






Letšatši-kgwedi

Ngwala mantšu gabotse.



galo



šigia



buoel



koro



selaga




toro



foraga



odira



Thala sefapano go lentšu leo le sa sepelelanego le a mangwe.

gama

gata

~~rata~~

gala

gadika

gagola

pula

gadima

roko

bula

roto

roka

rutha

ruta

sega

rutega

gae

roma

rua

rola

gagaba

gataka

bupi

gokara

roba

gadika

reta

ruta



Letšatši-kgwedi _____

Lebelelela seswantšho. Swaya lentšu leo le feleletšago lefoko.

Selo se ke _____.

galase

garafo



Selo se ke _____.

roto

roko



Selo se ke _____.

garane

gemere



Selo se ke _____.

ruta

rula



Motho yo o a _____.

rutha

ruta



Selo se ke _____.

radia

radio



Selo se ke _____.

khapote

khapete



Selo se ke _____.



gauta

gata





Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Lebelela seswantšho o tlatše ka mantšu ao
a tlogetšwego.



Ke bona garafu.




Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Bala o be o ngwale mantšu.



polaseng: _____

toropong: _____

gae: _____

kotsi: _____

bolokega: _____



gama: _____

rula: _____

gadima: _____

rata: _____

gagola: _____

raga: _____



Morena Mokoko wa go ikgantšha

Morena Mokoko o be a ikgantšha.





Moh. Katse o ile toropong.





Morena Mokoko o be a nnoši ka gae.
Motho yo mongwe o ile a kokota.





Morena Mokoko a bula lemati.



Na go diragetše eng sa go latela?




Mello ya ka gae

Go na le mehuta ye mene ya mello.




Fenišara, digaretene le dikobo di ka swara mollo. Šomiša meetse go tima mollo.



Dithapo tša motlakase di ka swara mollo. Tima motlakase.



Oli ya go apea e ka swara mollo. Khupetša pane ka toulo goba kobo yeo e thapilego.



Peterolo goba pente di ka swara mollo. Meetse a ka se kgone go tima mollo wo. Šomiša setimamollo.

Ge go na le mollo, tšwela ka ntle, o dule ka ntle. Goeletša o re, "Mollo!"

Š š

7



šupa









lešaka



sešupanako



lešole



Koko o šašaila ka mošaša.



Dinomoro tša tšhoganetšo

Tlatša dinomoro tše tša tšhoganetšo. Itlwaetše go šomiša nomoro ye nngwe le ye nngwe mo sellathekeng se.


Tšhoganetšo:

Maphodisa


Borasetima-mollo

Ampulense

Mma le Tate



Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



š o m a

l e m a

b e š a

b e l a

m e l a


š e b a



Na o ka dira eng?

Bolela ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

Na o be o ka dira eng ge o bona se?




Yy



yokate









yena



seyalemoya



yoyo



Yena o bapala ka yoyo.

Papadi ya mantšu ya seboko

Kgetha, sepela, bolela.





Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



yoyo



yokat_____



le_____aka



ban_____



_____ubu



_____mere



le_____a_____a



k_____o



Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka mantšu ao a tlogetšwego.

tsoko

nnoši

lemati

kokota



Morena Mokoko o be a le ka gae a

n_____ . O ile a kwa selo se

k_____ go _____ .

E be e le selo t_____ .



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mantšu gabotse.



okok



abna



ereme



ubuk



šašale



kateyo



polaa



mana





Letšatši-kgwedi _____

Thala sefapano go lentšu leo le sa sepelelanego le a mangwe.

yoyo

yokate

~~šila~~ 

yena

ilela

elele

ekere

epela

opela

oketša

opa

loba

loma

lora

roma

loka

šeba

šila

sega

šoma

bina

dinawa

dinama

dieta

yena

yona

bona

yela



Letšatši-kgwedi

Lebelela seswantšho. Swaya lentšu leo le feleletšago lefoko.

Selo se ke _____.



puku




bupi

Selo se ke _____.




bogobe




boloko

Selo se ke _____.




yoyo



yokate

Selo se ke _____.




apola



aporele

Selo se ke _____.



nama




namune

Selo se ke _____.




noga




noka

Selo se ke _____.




nku




kubu

Selo se ke _____.



legare





legapu



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.






Letšatši-kgwedi _____

Lebelela seswantšho o tlatše ka mantšu ao a tlogetšwego.



Ke bona  seeta _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Ke bona _____.



Selo se ke _____.



Selo se ke _____.



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



nnoši: _____

lemati: _____

bula: _____



kokota: _____

moeng: _____



beša: _____

šeba: _____

mošaša: _____




yoyo: _____

yokate: _____

yona: _____

Mmele wa ka

Beke 5, 6 le 7





Mebele ya go fapafapana



Diphepheng tše dingwe di na le mahlo a 12.



Noga e na le mahlo a 2.



Dišaka tše dingwe di na le meno a 300.



Phiri e na le meno a 32.



Lepogo le na le ditsebe tše nnyane.



Phala e na le ditsebe tše kgolo.



Lenong le na le maoto a mabedi.



Bana le bona ba na le maoto a mabedi.



Mmele wa ka wa go makatšša



Mebele ya rena e na le ditho tše nne
tše kgolo:

- hlogo
- mmele
- maoto
- matsogo

Tt



tamati








tate



teye



potata




Tebogo o tabogela tate.




Ditho tša mmele wa ka

Morutiši o tla bala mantšu. Thala mothalo go tšwa go lentšu go ya go setho sa mmele.



Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



k o š a

n o k a

š o g a

k g o b a


n a k o

k o b a



Sefahlego sa ka


- Balang dipapetlana le morutiši.
- Šupa ditso sefahlegong sa gago ge o bolela lentšu.



Pp



pere









perekisi



panana



paesekela



Paledi o pana pere.



Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



amat_____



_____otat_____



_____etam_____



_____at_____



_____es_____



_____elep_____



_____en_____



_____erekis_____




Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka mantšu ao a tlogetšwego.

maoto mahlo ditsebe maoto mahlo

Diphepeng di na le

 m_____ a seswai le

m_____ a lesomepedi.



Batho ba na le

m_____ a mabedi,

d_____

tše pedi le

m_____

a mabedi.



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mantšu gabotse.



aett



motale



eyet



repe



sepe



tatapo



timata



kupu



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala lentšu kgauswi le seswantšho.



paesekela



.....

.....





.....

.....






.....

.....





Letšatši-kgwedi _____

Thala sediko go lentšu leo le nepagetšego.
Ngwala lefoko ka fase.

Ye ke	kolobe pere katse	ya ka.	
-------	-------------------------	--------	---

Ye ke katse ya ka.



Ke kgona go	a pea. rutha. bina.	
-------------	---------------------------	--

Ke bona ngwana a	bala. rutha. kitima.	
------------------	----------------------------	---



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mafoko a gago.



tamati



potata



paesekela



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



mahlo: _____


maoto: _____

ditsebe: _____



meno: _____


mebele: _____



tate: _____

teye: _____


tamati: _____



perekisi: _____

paesekela: _____

pere: _____



Paul o robegile letsogo

Paul o wele gomme a robega letsogo.






Paul o ile bookelong.



Paul o dirile x-ray. Lerapo la letsogo
la gagwe le be le robegile.






Letsogo la Paul le rwešitšwe samente.



Ka gare ga mmele wa ka



W w



watšhe





woteropo



waelese



wulu









Wali o wele a kitima.




Laetša gore tšeo e lego dikelethone ke dife

Ngwala leina la sebopiwa se sengwe le se sengwe.

Thala mothaladi go tloga go sebopiwa go lebana le sekelethone sa sona sa maleba.



Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



w e n a

p e l o

l e t a

l e n a o

p e l a

p a l o



Ka ntle le ka gare ga mebele ya rena

Ngwala maina ka kholomong ya maleba.



moriri



lerapo



nko



leswafo



madi



leihlo



molomo



pelo

Ka gare	Ka ntle


Hh



hamola









haraka



heke



hulahupu



Helena o haraka ditlakala.



1

Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



woteropo



____olo



____ar____ka



____u____u



____amol____



w____ele____e



____atš____e



wi____i



Tlatša ka mantšu ao a tlogetšwego.


robegile

lerapo

gobetše

x-ray



- 1 Paul o  g_____ letsogo.
- 2 Paul o dirile x_____.
- 3 _____ la gagwe le be
le r_____.



Letšatši-kgwedi

Ngwala mantšu gabotse.



karaha



lamoha



kiwi




lohohute




watele



luwu



telena




kehe




Letšatši-kgwedi _____


Ngwala lentšu kgauswi le seswantšho.




.....




.....



.....



.....



.....




.....




Letšatši-kgwedi _____

Thala sediko go lentšu leo le nepagetšego.
Ngwala lefoko ka fase.

Ye ke	mpša	mpšhe	mpa	ya ka.	
-------	------	-------	-----	--------	---

Ye ke mpša ya ka.

Mpša ya ka e kgona go	mma.	mediša.	mena.	
-----------------------	------	---------	-------	--



Ke kgona go	taboga.	tsoma.	sekama.	
-------------	---------	--------	---------	---

O dutše godimo ga	heke.	haraka.	hamola.	
-------------------	-------	---------	---------	---



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mafoko a gago.



haraka



wulu



woteropo



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



gobetše: _____

lerapo: _____

robegile: _____

x-ray: _____

gobala: _____



watše: _____

hamola: _____

wateropo: _____

haraka: _____

wulu: _____

holo: _____



Monna wa borotho bja kgemere

Monna wa borotho bja kgemere
o be a nkgā gabosana.



Efela o ile a taboga a kitima!



Mokgekolo, Kgomo le Kolobe, ka moka
ba ile ba kitimiša Monna wa borotho
bja Kgemere.





Monna wa borotho bja kgemere o ile
a bona noka.



Kwena e ile ya kwa lešata. “Ke tla go
tshediša noka,” Kwena ya realo.



Efela Kwena e jele Monna wa
borotho bja kgemere ya mo fetša!
O be a na le tatso ye bose!



Ya napa ya ba mafelelo a bophelo bja
Monna wa borotho bja kgemere.



Dikwi tša gago



Pono O ka kgona go bona letšatši le mebala efela o ka se kgone go bona leswiswing!

2 Go theeletša O ka kgona go theeletša dinonyana le mmino efela o ka se kgone go kwa seboko ge se sepela!



3 Monkgo O ka kgona go nkgelela dijo le matšoba efela o ka se kgone go nkgelela mebala!

4 Kgoma O ka kgona go kgoma aese le lefofa efela o ka se kgome lerato!



Tatso O ka kgona go kwa tatso ya swikiri le letswai efela o ka se kgone go kwa tatso ya moya!

Jj



jase









dijo



jamo



jakalase




Jona o ja borotho ka jamo.



Dikwi tša ka

Thala mothaladi go tloga go sekwi go ya go setho sa mmele.



leleme



tsebe



leihlo




nko



seatla

Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



j a m o

j e s i

n o s e

j a s e


m e n o

m a e



Mo re kwago tatso ya dijo

Thala mothaladi go tloga go sejo go ya go karolo ya leleme moo se kwagalago gona.



Ff



folaga









folouru



lefofa



foroko




Fifi o fala magogo ka pitšeng.



Letšatši-kgwedi _____


Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



_am_



faelo_____



____or____k_____



____olo____ru



____e____i



____anel_____







fo____ag_____



____efe____a



Feleletša tafola.

 <p>go b _____</p>	<p>leihlo</p>	
<p>go kwa</p>	<p>t _____</p>	
<p>go d _____</p>	<p>n _____</p>	
<p>go s _____</p>	<p>seatla</p>	
<p>t _____</p>	<p>leleme</p>	



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mantšu gabotse.



felale



lagafa



fokoro



sije



moja



lourufo



kifa




seja



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala lentšu kgauswi le seswantšho.



.....


.....





.....

.....





.....

.....



Letšatši-kgwedi _____

Thala sediko go lentšu leo le nepagetšego.
Ngwala lefoko ka fase.

Ke bona	ntlo.	paesekela.	katse.	
---------	-------	------------	--------	---

Ke bona paesekela.

Nna ke namela	koloi.	pese.	jase.	
---------------	--------	-------	-------	--


Go na le	pese.	ntlo.	nama.	
----------	-------	-------	-------	---

O rwele	dieta.	kefa.	masokisi.	
---------	--------	-------	-----------	---



Letšatši-kgwedi _____


Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mafoko a gago.



foroko



folaga



jesi



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



go kwa: _____

go dupa: _____

go bona: _____

go swara: _____

tatso: _____



jamo: _____

fanele: _____

jesi: _____

folouro: _____

jusi: _____

folaga: _____

Go boloka
mmele wa ka

Beke 8 le 9





Busi le Koko



Busi o ile a botša Koko ka twatši yeo e bitšwago COVID-19. E dira gore batho ba lwale.



Koko o dula ka gae. Busi le Mma ba mo tlišetša dikorosari. Ba apara dimaseke.



- Sesepa
- Teye
- Dienywa
- Merogo
- Borotheo
- Bupi
- Kgogo
- Seela sa go hlwekiša



Ka letšatši le lengwe Busi o tla kgona
go gokara Koko gape.




Go šireletšega kgahlanong le ditwatši



Apara maseke.



Hlapa diatla tša gago ka sesepa go bolaya ditwatši.



Ema goba dula bokgole bjoo bo bologeilego magareng ga gago le batho ba bangwe.



O se ke wa abelana ga bjale.



Dula ka gae ge o lwala.



Ethimola goba o gohlolele setšung sa gago goba go thišu.

KG
kg



kgaka






kgomo



kgogo




kgabo



 Kgadi o rata go ja kgakgarapane.

Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



kg o l a

r o k a

kg o b a

kg a b o

kg o k a

r o b a

T S
t s



ts~~e~~ebe






ts~~e~~ela



lets~~o~~go




mosets~~a~~ana




Tselane o sepela mo tseleng.

Papadi ya mantšu ya seboko

Kgetha, sepela, bolela.





Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



kga__a



kol__i



pi__i



re__se



kgo__o



ka__a



wote__opo



pe__e



ja__o



wu__u



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala lentšu. Lebanya lentšu le seswantšho.

phepo lwala twatši sesepe maseke

s e s e p e



t _____

m _____

l _____


p _____







Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mantšu gabotse.



balaro

ele



buuk



gokgo



tsogole



betse




kakga




teropowo





Letšatši-kgwedi _____

Thala sediko go seswantšho seo se thomago ka tlhaka/modumo ka go poloko.





Letšatši-kgwedi _____

Thala sediko go lentšu leo le nepagetšego.
Ngwala lefoko ka fase.

Ke rata

kgomo.

kgogo.

kgaka.



Ke rata kgomo.

Ke kgona go

bala.

bina.

apea.



Selo se ke

pese.

hlapi.

sefofane.




O apara

jase.



dieta.

kefa.





Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mafoko a gago.




pese



woteropo

5

hlano



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



maseke: _____

twatši: _____

fokola: _____

hlaboša: _____

sesepe: _____

Kg

Ts

kgogo: _____

letsogo: _____

kgomo: _____

tsebe: _____



kgati: _____


tsela: _____



Letšatši-kgwedi _____

Khalara.





Šomiša diswantšho go feleletša mafoko.



e rata .

 Katse e rata mpša.





Kiki

Kiki e be e le yo moswa sekolong.





Efela ka nako ya matena, bana ba bangwe ba ile ba tšeela Kiki dijo tša gagwe tša matena. Ba ile ba mo rumola ba be ba mo kgorometša.



Kiki o ile a botša Morena Moloto.
Morena Moloto o rile go tlaiša Kiki
go bontšha go hloka botho.



Ka morago ga moo, Kiki a re Aowa
go dikgoa!



Le yena o ile a ikhweletša mogwera
yo moswa.



Melao ya ka phaphošing ya rena ya go ba kgahlanong le dikgoa



1. Re ka se hloriše ba bangwe. Re ka se tlaiše goba go gobatša yo mongwe ka maikemišetšo.



2. Re tla leka go thuša bana bao ba tlaišwago. Re tla bolela ra ba ra nyaka thušo ya motho yo mogolo.




3. Re tla leka go amogela bana bao ba hlaolwago.



4. Re tla swarana ka tlhompho le botho.

Lebelela seswantšho. Ngwala tlhaka ye kgolo
le ye nnyane ya modumo/tlhaka ya mathomo
ya lentšu le lengwe le le lengwe.













Go rarolla bothata

Na ba swanetše go reng?

Na Mamello o swanetše go reng?




Na Princess o swanetše go reng?



Na Thabo o swanetše go reng?



Bopa mantšu o šomiša ditlhaka tša okotopase.



l e m a

g a e

k o m a

g o m a

n o k a

n o g a

Ngwala lentšu kgauswi le seswantšho.



.....

.....





.....


.....





.....

.....



Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.




pe s e



____ arafo



po ____ eiti



____ eke



____ ulu



____ okate



____ oloi



____ omo




Letšatši-kgwedi _____

Tlatša ka mantšu ao a tlogetšwego.

amogela rumole kgorometše tlaiše mobe


- 1 Nka se ^t_____
bana ba bangwe.
- 2 Ke tla ^a_____
bana ba baswa.
- 3 Nka se ^r_____
bana goba go ba bitša ka maina
a mabe.
- 4 Nka se be yo ^m_____
go bana ba bangwe.
- 5 Nka se ^{kg}_____
bana ba bangwe mo mothalading.






Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mantšu gabotse.



kehe



pipa



mokgo



lapoa



ragafo



folata



kupu







betse



Letšatši-kgwedi _____


Thala sediko go seswantšho seo se thomago ka tlhaka/modumo ka go poloko.







Letšatši-kgwedi _____


Thala sediko go lentšu leo le nepagetšego.
Ngwala lefoko ka fase.

Ke na le	koloi	paesekele	katse	ye botse.	
----------	-------	-----------	-------	-----------	---

Ke na le katse ye botse.

Koloi	Sekuta	Kariki	ya ka ke ye khubedu.	
-------	--------	--------	----------------------	--



Ke apea	lefodi.	mapaku.	nama.	
---------	---------	---------	-------	---


Nna ke rata go	ja.	bina.	ngwala.	
----------------	-----	-------	---------	---



Letšatši-kgwedi _____

Ngwala ditlhaka ka mebala ya molalatladi.





Letšatši-kgwedi _____

Ngwala mafoko a gago.



mpopi



lebese



dikuku



Letšatši-kgwedi _____

Bala o be o ngwale mantšu.



kgoa: _____

rumola: _____

kgorometša: _____

amogetšwe: _____

go se be le botho: _____

Gg

Kk

gata: _____

koloi: _____


noga: _____


kama: _____

goga: _____

kota: _____

Matlakala
a go ripša







m

o

s


k

e

i

l

a





s

l

m


e

i

o

a

b





b

o

s


n

g

a

l

e





š

o

l


e

m

b

n

a





a

b

g


k

o

š

t

n





t

p

a


e

l

o

n

w





j

o

m


a

e

n

s

i





kg

l

k


u

o

b

a

r





n

m

a


k

l

o

g

e





Funda Wande

Reading for Meaning

Ditaba tša ka

Lehono ke rata go le botša ka ...



Neng?



Mang?



Kae?



Go diragetše eng?



Ke ikwele ke ...
Ka lebaka la gore ...